



Mfukununo Yamaponeno Aabantu Bamumyuunzi Yakachitwa aKomiti yaZimbabwe yaBuyumuyumu (ZimVAC) mumwaaka wa-2023




Kunenekela Masandu aaMaponeno kuchitila Kusumpula Kujanika Kwakulya Kuzulide Mumyuunzi

Komiti lilangisisya Buyumuyumu muZimbabwe (ZimVAC) yinkilila nembo akuchita mfukununo yamaponeno kuchitila kuzuzikizya Mukuli 6 waMulawu waKujania Kulya alimwi aKulya Kabotu. Mpalamo yoonse yaMfukununo llangisisya Maponeneno amuMyuunzi mu-2023 muZimbabwe njakupa bwiime bwamaponeno mumwaaka mumasena amumyuunzi kuchitila kubamba milawu alimwi anzila zyakubikka lugwasyo lweelede. Fulumende ulalumbayizigwa kweendelezya milawu iitwaseme alimwi akweeta muumo weeta masandu mumaponeno amumyuunzi.


1. Kubulika Kwazilimwa Zyanseke

Kakweelanisigwa a-2020, kubulika kwazyakulya kwakacheya. Kucheya ooku kweelede kwazibwa alimwi Fulumende ulalumbayizigwa kulipeda kwakwe kuya nembo kwakunenekela mpalamo zychisi zyaNDS1, ikapati kujania buvubi bwakulya kwiindilide kuli ooku kulangilidwe.



ChiimoChakubulika Kwakulya;: 2020 – 2023

Naa kweelanisigwa a-2022, kubulika kwakulya kwaselela muzilikiti zyoonse kunze kwaMashonaland Central.




Kubulika Kwakulya

Muchiindi chanzala mpati (Mukazimaziba kuya kuMiyoba 2024), mweelo wa-26% wabantu bamumyuunzi kulangilidwe kuti unoolio kuutakwe kulya. Eezi zyaamba kuti mbantu bali 715,717. Aboobo 100,482 MT akulya anoyandikana kusanina bantu batanolikwe kulya muchiindi chanzala mpati.


2. Kutebulwa kwazilimwa

Mweelo wiinda 82% wampuli wakalima zipoka, 41% wakalima mandongo alimwi 27% wkalima kulya kulyigwa makuli.




Mpuli Zyakalima Zilimwa

- a) **Kutambulwa Kwamaganko:** Mweelo wiinda 47% mpuli zyakalikubelesya nzila yakulima yaMaganko.



Bubelesya nzila yaMaganko

- b) **Kunenekela Lwiiyo Lwakulima:** Mweelo uukonzya kusika ku-94% wampuli zyakajana lugwasyo lwalwiiyo lwakulima, kuyungizya kuzwa kumweelo wa-59% mu-2022.
- c) **Kunenekela Lugwasyo Lwabalimisi:** Mweelo wa-81% mpuli zyakajana lugwasyo lwakuswayilwa abalimisi, kuyungizya kuzwa kumweelo wa-55% mu-2022.
- d) **Kubamwenimbono aMyuulo Yazyo**



Mweelo wa-37% mpuli uvubide ambono

Myuulo yang'ombe wakali aakati a-USD\$ 167 kuya ku-SD\$ 467




Mweelo wa-44% of mpuli uvubide mpongo

Myuulo yampongo wakali aakati ka-USD\$ 15 a-USD\$ 51

3. Mali iinjila

Naa kakweelanisigwa amwaaka wakutalika mfukununo (2020), kuli kuyungizigwa kwamali zijanwa ampuli zyakumyuunzi.



Bwiime BwaMali Zijanwa: 2020-2023


Kwakaba kuyungizika kwamali zijanwa kuzwa ku-USD\$ 57 mu-2022 kuya ku-USD\$ 116 mu-2023. Fulumende ulasungwaazigwa kwiinkilila nembo akubika nzila zyakweendelezwa oobotu buvubi zilokweeta kusumpuka ooku.

Chilikiti	Kubeleka kwachiindi chisyoonto (%)	Kulima (%)	Kutumizya Mali/ zipo zyamuchisi chaZimbabwe (%)	Mifolo/ luliyo (%)	Kulimazilwa zyakuzya (%)	Kutumizya Mali/ Zipo zizwa aanze aZimbabwe (%)	Kuvuba Mbo- no/ K uzya (%)	Kulima Zisyu/ Michelo (%)
Manicaland	48.5	21.3	18.4	15.5	10.9	5.4	7.9	10.6
Mash Central	39.2	33.7	11.4	9.9	28.1	1.2	8.7	7.9
Mash East	39.1	38.6	22.7	15.8	8.7	5.9	8.1	10.5
Mash West	34.4	31.1	11.7	16.0	17.9	2.9	4.9	4.9
Mat North	40.6	21.1	17.0	9.5	1.7	19.2	15.0	3.8
Mat South	32.4	22.3	17.6	13.9	1.4	29.0	10.6	4.5
Midlands	40.7	20.1	18.4	8.7	9.3	9.6	10.1	9.6
Masvingo	41.8	30.1	25.9	13.6	7.9	13.6	11.0	8.7
Chisi Choonse	39.6	27.6	17.9	12.8	10.9	10.5	9.5	7.7

Zikala ZinjyaMali

4. LugwasyoLwaluundu

Fulumende abaabo mbabelela aamwi mulizyalusumpuko ulalumbayizigwa kwiinkilila nembo akupa lugwasyo kubantu bali mubuyumuyumu. Lugwasyo lwaFulumende lwakayungizigwa kuzwa ku-61%kuya ku-66% mu-2023, zitondezwa kuyalwa kwalugwasyo lwamagunzi aali mubuyumuyumu. UN/amaNGO lazwo zyakapa lugwasyo lwazyabukkale (12%).



Zikala zyalugwasyo

Lugwasyo lupati lwakazwa aampuli kuzwa kuliFulumende ndugwasyo lwazibelesyo zyakulima (54.6%) alimwi akulya (29.2%) aboobo lugwasyo lupati lwakapegwa a-aUNma/NGO lwakulya(9%) alimwi lwazibelesyo zyakulima (1.6%).


5. LugawsoylwaMayake Makoloondo

Fulumende wiinkilila nembo akubona kuti mpuli zilokujana lugwasyo lwalwiiyo lukoloondo alimwi amayake azyabulondosi alimwi amilumbe yabulondosi.

- a) **Musinzo Weendwa kuya Kuchikolo chili Afwiifwi cha Purayimari:** Mweelo wa-73% wampuli zyakachitwa mfukununo zyakali afwiifwi achikolo chakupurayimari uli aakati kamusinzo wa-5km.
- b) **Musinzo Weendwa kuya Kubusena Bwabulondosibuli Afwiifwi:** Mweelo wa-53%wampuli zyakali kweenda musinzo uuli muni kwa-5kmkuya kubusena bwabulondosi buli afwiifwi.
- c) **Kunenekela Milumbe aLugwasyo Lwabulondosi:** Mweelo wampuli zyiinda 60%wakalikunenekela milumbe yabulondosi, kulya kabotu alimwi alugwasyo lwaBabalesi bamuMyuunzi baBulondosi.


6. Maanzi aBusanambi

Mpuli nyingi zyakasalwa kumfukununo (83%) zyakali kuteka maanzi aakati kamusinzo wa-1km



Busanambi: Mweelo ukonzya kusika ku-61%mpuli zyakali kunenekela busanambi busumpukide.

7. Bwiime Bwakulya Kabotu Kwabana




Kutalampa

Mweelo wakutalampa (26%) uli aajulu mukwiinda mukubandikwa kwaWorld Health Organization

8. Lugwasyo lwakuyungizya maVitamin A


Mweelo wabana bakajana lugwasyo lusungwaazigwa lwaVitamin A mumyeezi iili-12 yayinda wakali-84% alimwi a-64% kubana bamyeezi 6-11 antoomwe abali amyeezi 12-59, kakweendelana.



Kuyungizyama Vitamin A Kubana Balamyeezi 6-59 yakuzyalwa

Nchilikiti chaMatabeleland North luzutu (90%) chakasika kumweelo ulangilidwe a-WHO wa-90% kubana balakati kamyeezi 6-11 yakuzyalwa bakajana Vitamin A.

9. Bukoloondo Bwalusumpuko Lwamaganzi



Bwiime bwaMabambe aLusumpuko Lukoloondo

Magunzi akomezwa loko kuyakwa kwamadamu/masena alondola maanzi (34.3%) alimwi amilimu/kujania milimu (34.3%) mpawo alusumpuko lwazyamayake (30.8%).

10. Fulumende ambabeleka aabo mulizyalusumpuko ulalumbayizigwa kwiinkilila nembo akubika nzila antaamo mumabazu aatobela:

- a) ***Kunenekela Mayake Makoloondo:*** Nikubakuti mpuli nyingi zyakali aakati kamusinzo waakati ka-5km kuzwa kuchikolo chapurayimari chaafwiifwi kudunaminwa kupati nkwakuti mweelo wa-3% mpuli zyakali kweenda misinzo yiinda 10km. Kweelede kulangisisigwa kumweelo wa-13% mpuli zyakali kweendfa misinzo yiinda 10km kuya kubusena bwabulondosi.

- b) ***Maanzi, Kwendelezegwa TombeaBusanambi:*** Kweelede kulangisisigwa 17% mpuli zyakali kweenda misinzo yiinda 1km kuya kukuteka maanzi, 5% zyakali kunywa maanzi atakwabilidwe alimwi a-29% zyakalikunina musokwe.

- c) ***Kulima:*** Mbukunga mweelo wampuli ukonzwa kusika ku-63% tiwakavubide ng'ombe alimwi 56% tiwakavubide mpongo, Fulumende waZimbabwe, mukwiinda muMutabi waBulongo, Kulima, Kuvuba Baswi, Maanzi aLusumpuko lwaMagunzi weelede kwiinkilila nembo amabambe aandene alusumpuko lwambono alamakanze akusumpula mweelo wampuli wakuba ambono alimwi akunenekela mbono zyakubelesya.

- d) ***Kuyungizya VitaminA:*** Kweelede kutikuyungizigwe manjezezya kuzilikiti zyoonse zisyeede kuchitila kunenekela bulangilizi bwa-WHO bwa-90%.

- e) ***Makanania Lusumpuko:*** Kweelede kuti Fulumende ayungizye mabbindawuko alusumpuko lwakujania maanzi amayake amigwagwa.



I-FNCi ijanika kuSIRDC:1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Luwayile: +263-242-862586/ +263-242-862025. Gubi: www.fnc.org.zw. Imeli: info@fnc.org.zw.

I-Twita @FNCZimbabwe. Insitagramu: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). I-Fesibuku: @FNCZimbabwe.

I-Watsapu: +263 0776 990 479